



NOKWRE TIATIA

Senea wo be nya ntease, ayi apɔwmuden ho banbo nhyehyee

Afutuo a ewɔ sa krataa yi mu no be boa, ma wa fa nneema a shia wo so, di ayi apɔwmuden banbo nhyehyee.

Nneema 6 a ewɔ se wo dwene ho, se wo yi apɔwmuden ho banbo nhyehyee a:

1 Sika a wo be tua

Wei ne sika a, bosome biara no, wo be tua ama apɔwmuden banbo nhyehyee dwumakuw no mmere wa fa Gua no so, anya sika mmoa a ese wo akyi. Wo tua wei bosome biara, emfa ho se wo ko pɛe anaa wo a'ŋko pɛ ayaresa. Mmere bebree no, se wo kɔpɛ ayaresa, na se bosome ka no dɔso a, wo-botomu-ka no ba fam

2 Wo-botomu-ka

Wei ye ka a, se ye wo nya ayaresa wo be tua. Nneema bi tese:

- **Didɔtabil** – Wei ne nea wo di kan tua. Wei ye sika wo tua ansana w'apɔwmuden nhyehyee no afi ase, atua ayaresa som a wo nya ye no, ho ka. Nhyehyee no mu bi nni didɔktabil
- **Kopay** – Wo ko sra dɔketa biara, wo kɔpɛ nnuro anaa ɔsom foforo bi a, wo tua sika bi, na apɔwmuden banbo nhyehyee no atua nea aka no
- **Ko-insorans** – Wo tua eka no bi, na apɔwmuden banbo nhyehyee no so etua nea aka no. Enye apɔwmuden nhyehyee nyinaa a ewɔ ko-insorans
- **Wo-botomu-ka kese paa** – Sika kese paa a ewɔ se wo tua afe no mu nyinaa- Eho hia paa! Apɔwmuden nhyehyee a ewɔ Gua ne so nyinaa wo wo-botomu-ka kese paa.

3 Dadee Nkyekyemu 4

Ya kyekeye nhyehyee no mu agu dadee ahodoɔ 4 so. Saa dadee nkyekyemu yi esusu nea wo be tua akyerɛ wo.

Dadee Nkyekyemu	Sika a wo be tua	Wo-botomu-ka
Platinum Nhyehyee:	Soro paa	Nea eda fam kwraa
Sikakɔkɔ Nhyehyee:	Soro	Eda fam
*Dwete Nhyehyee:	Eho ne ho	Eho ne ho
Bronz Nhyehyee:	Nea eda fam kwraa	Soro paa

*Abi nom wo ho a wo hwe sika a wɔmo de ba fie a, Dwete Dee no na ebe boa wɔmo, afri se, sika mmoa wo ho a eboa ma wo-botomu-ka no ba fam.



Internet so
nystateofhealth.ny.gov



Telefon so wo
1-855-355-5777

TTY
1-800-662-1220

4 Nneema a aka ho

Dwene ho se wope nneema bi aka ho a. Nhyehyee obiara to no” ehwe nneema 10, ena wo-botomu-ka nsesa. Nsesae a ewo “nhyehyee a obiara to”, adwumakuw ahodo to no, eye a doketafo a womo ka nhyehyee no ho, nnuro a womo pene so, ene sika a womo gye. Ebi wo ho a, “Nhyehyee Soronko” no de nneema bi tese, mpanyinfo se ne eni so hwe aka ho.

5 A doketa fo a womo ka nhyehyee no ho

Apwumuden ho banbo nhyehyee biara ne adoketafo ne ayaresabia bi ye apam. Se wo ko adoketafo ne ayaresabia a womo nka sa nhyehyee yi ho a, ebuo no tumi ye dene. Hwe na hunu se wo doketafo no ka nhyehyee no ho.

6 Aduro a womo agye ato mu

Hwe nnuro a ewo apwumuden banbo nhyehyee nnuro nhoma no mu, anaa nnuro a womo agye to mu, na hwe se nnuro a wo nom no ka ho anaa, afe nso sika dodo a wo be tua, mmere biara a wo ko gye aduro no bi aka ho.

Da etoso 15 wo bosome no mu be dru no, na w’ayi nhye-hyee a wope. Ebe fi ase aye adwuma da 1 wo bosome a etoa so no mu. Kai se, ewo se nipa bebree etwere womo din wo mmere a afe biara ya hyehye se ye de fa nipa no.



Internet so
nystateofhealth.ny.gov



Telefon so wo
1-855-355-5777

TTY
1-800-662-1220